

2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 2: DIKGONO TSA BOTSHELO

KGATO YA MOTHEO: DIKGONO TSA BOTSHELO MOPHATO 2

KAEDI YA GO SUPA MOKGWA WA GO DIRISA KHARIKHULAMO E E BAAKANTSWENG GO RUTA DIKGONO TSA BOTSHELO:

- Dikgono tsa botshelo ke mokotla wa go ruta le go ithuta Dikgono tsa botshelo. E re kgontsha go bona “thuto le go ithuta go go tseeneletseng”. Barutwana ba dirisa fokotlotlo go thama puisokopanelo le go kwala, bokgoni jwa go dirisa thanodi, le go kwala tlhamo jj.
- Kitso ya Tshimologo, tsa botho le boleng jo bontle jwa loagomo kharikhulamong ya Dikgono tsa botshelo e rulagantswe ka ditlhogo. Setlhogo se diriswa ka go gokaganya diteng ka dirutwa tse di farologaneng fa go tshwanetseng ebile go le maleba. Ditlhogo tse di tlhopilweng mo pegelong ya bosetshaba ya pholisi ya kharikhulamo le tlathobo ya kgweditharo 1- 4 e tshwanetswe go dirwa yotlhe.
- Kharikhulamo ya Dikgono tsa botshelo ya kgweditharo 1-4 e akareditswe yotlhe mo lenaneong le.
- Jalo ka kgweditharo 2 -4 lenaneo le tsenyeeditse bokgoni le boleng, mareo a botlhokwa le kitso go akaretsa didiriswa tse di sa tlhagisiwang mo pegelong ya bosetshaba ya kharikhulamo.
- Diteng tsa Dikgono tsa botshelo di senotswe ka mokgwa o o tlhologanyesegang o o bonolo magareng ga dibeke mo kgweditharong nngwe le nngwe.
- Ipaakanyo ya Mophato 1 e neilwe dibeke di le 4 tse di akaretsang dikgono tsa temogo le kago ya mafoko go thusa ban aba iseng ba ipaakanyetse go nna mo mophatong o mo kharikhulamong e e baakantsweng
- Diteng tsa tiro ya Mophato 1 di tla laola gore morutwana o tlhoka dieke tse 4 kgotsa go feta go ipaakanyetsa mophato oo, mme ba ba ipaakantseng sentle b aka tswela le ka kago ya mafoko le go rutiwa go tswelatse. SETLHOGO SE KA FETOLWA GO NYOTLA DIBEKE MO GO RUTENG DIKGONO TSA BOTSHELO MO KGWEDITHARO 1 fela go tswa mo goreng barutwana ba tlhoka dibeke di le kae go dira ditiro tse di saletseng ko morago.
- Mophato 2 le 3 ba an le dibke tse 2 go kwala tlathobo ya pele ba ka rutiwa le go ka sedimosetswa ka serutwa sa bona. O ka dirisa ditlhogo tsa kgweditharo 4go feleletsa tiro e kwa morago mo Puoyagae. Dirisa ditlhogo, diteng le bokgoni go kgorometsa go ruta Puoyagae. SETLHOGO SE KA FETOLWA GO NYOTLA DIBEKE MO GO RUTENG DIKGONO TSA BOTSHELO MO KGWEDITHARO 1 fela go tswa mo goreng barutwana ba tlhoka dibeke di le kae go dira ditiro tse di saletseng ko morago.

ELA TLHOKO FA O RUTA TIRAGATSO YA DIRUTWA TSE DING (DISAENSE YA TLHAGO, THEKENOLOJI, BOTSHWERETSI JWA BOITLHAMEDI, IKATISO MMELE) TSA DIKGONO TSA BOTSHELO

- **MOTSHAMEKO, o botlhokwa mo dithutong** tsa Kgato ya motheomme se o se ka se ka sa tlhoka go lemogwa. Ela tlhoko go diragatsa melawana ya COVID-19.
- Bana ba tshwanetse ke go ikutlwa ba amogelesegile mo ditlhopeng tsa bona jaak seo se neelana ka go itse gore o amogetswe le gore o fa kae that aka nako e tswana le e.
- Botshweretsi jwa boithamedi, go opela le motsamao ke mekgwa ya go fodisa le go tlhoka kगतello ya maikutlo tseo di ka tswang di le teng mo go bona. Thuso ya keello le maikutlo di tshwanetse go gatelelwago nna tse di kwa pele go dirwa.
- Mo mabakeng a mang ditirwana dingwe di tlotswe go letla sekgala magareng go direga. Ditirwana tse ding di ka diriswa go tshwanela diteng tsa setlhogo seo.
- Se e ka nna ditirwana tse di tswela seng go lebelela bogolo ditiragatso tsa tlhago. Barutwana b aka neelwa ditshono tse di farologaneng pele ba neelwa maduo kgotsa letshwao la tiro e e tlhomameng
- Kitso ya tshimologo le tsa botho di kwalwa jaaka mokwalo mo tlathobong, mme fela ditlhogo tse di tseeneditseng tiragatso jaaka go kwala maemo a bosa,, go gola ga dijalo, go dira ditshwara dijalo di dirisiwa go tlathoba Dikgono tsa botshelo le Puoyage. Go tswana le go dira “botaki” le go “bua” ka se o se takileng se ka tlathobiwa mo Botshweretsi jwa botaki le mo motlotlong, go reetsa le go bua. Dirisa rubirikigo lekanyetsa maduo (1 nngwe le nngwe)ka maduotekanyetso a a maleba mo bokgoning le ditlamorago tsa se o se boneng(motlotlo le se se takilweng.
- Dirisa bukana ya lenaneo la tlathobo – o ka dirisa le dirubiriki tsa ding.

Re iphithela re le mo seeming se se"tlwaelegileng se sentsha" mme re go goptsa go ithokomela. Re lebogela matsapa le thotloetso ya gao go baakanyetsa barutwana go nna megaka ya go bala, go nna le megopolo e e lokologileng le go nna batho baba ka rarololang mathata.

MOPHATO 2 LENANEO LA THUTO LE LE SEKASEKILWENG: DIKGONO TSA BOTSEHO

KGWEDITHARO 1 MALATSI A LE 45	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10
KITS O YA TSHI MOL OGO, TSA BOT HO LE BOLE NG JO BON TLE JWA LOA GO	<p>DIKGATO TSA LETSATSI LE LETSATSI TSA COVID 19:</p>									
	<p>Mokgwa wa boitekanelo jwa letsatsi le letsatsi jo re tshwanetseng go bo latela:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gopotsa barutwana kaga dikgato letsatsi le letsatsi • Rotloetsa barutwana go nna kwa gae fa ba lwala • Barutwana ba tsenye dithibanko le molomo tsatsi lengwe le lengwe. Dithiba nko le molomo di tloswa fela fa go jewa mme di bewe mo lefelong le le sireletsegileng. • Tlhokomela barutwana ka nako ya seneke le dijo tsa motshagare. • Ruta barutwana go tswala molomo le dinko fa ba gotlhola kgotsa fa ba ethimola ka letsogo kgotsa thishu. Latlha thishu fa o fetsa ka yona. • Tlhapa matsogo ka sesepa le metsi kgapetsa-kgapetsa o saniithaeze matsogo. • Saniithaeza mme o phepafetse bogodimo ba didiriswa, (maswana ale 5 a jiki mo litareng ya metsi) ditshamikisi, dipene le dipensele le tse ding. Itsese mongwe le mongwe ka tiragatso e. • Mokwalo mogolo ke: neelana ka sekgala magareng – ruta barutwana ka sekgala magareng le go dumedisana ntle le go tshwarana ka matsogo. • Help learners to cultivate compassion, increase resilience while building a safe environment and caring for others. • • Tsibogela dikeletso tsa barutwana ka lerato le go supa go ba kgathalela. • Melawana e ntsha e sa tlwaelegang e tshwarellwe jaaka e "mentsha e tlwaelegileng". <p style="text-align: center;">BARUTABANA BA NETEFATSE TSHIRELETSEGO YA BONA LE YA BANA KA MOO BA E TLHALOGANYANG KA TENG</p>									
<ul style="list-style-type: none"> • Diteng le dikgopolo tsa Kitso ya Tshimologo di kwadilwe go tswa mo Disaenseng tsa Loago (Hisetori le Thutalefatshe); Disaense tsa Tlholego le Thekenoloji. Dikgopolo tse di bothokwa le dikgono tse di golaganang le makala a goithuta mo kharikhulamong ya Kgato Motheo, di tlhalositswe fa tlase: Dikgono tsa dikgato tsa bosaense; dikgato tsa dipatlisiso tse di akaretsang go ela tlhoko, go tshwantshanya, go aroganya; go lekanya, go lekeletsa le go tshaeletsana; • Botaki jwa boithlamedi bo lemosa barutwana mekgwa e le mene ya boithlamedi: modikwadikwane, terama, mminole botaki jwa pono. Maikaelelo magolo a Botaki jwa boithlamedi ke go godisa barutwana gore ba kgone go itlhamela, ba ikanyetse ka bobona ka go bontsha kgaatlego ya botaki. 										

2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 2: DIKGONO TSA BOTSHELO

- Thuto ya ikatiso ya mmele e dirwa diura di le 2 mo bekeng ura ya ntlha e dirisetswa metshameko ya bobedi e dirisetswa puiso mo Kitso ya tshimologo , tsa botho le boleng jo bontle jwa loago jaaka tekathaloganyo: botlhokwa jwa puiso ya dikgangkhutswe le poko jj.
- Thuto ya dikgono tsa botshelo e tsaya metsotso ele methano ya ntlha go nna ya go lemosa barutwana ka botlhokwa le kitso ya leroborobo la COVID -19 ka go tlhapa matsogo, maitsholo a a siameng a boitekanelo, disimnthomo tsa COVID – 19, sekgala magareng, kitsiso ya balwetse ba COVID -19 le gore re itse mang, puisano ka ga loso la ditsala kgotsa wa losika.
- Barutwana ba solofetswe go dira ditiro tsotlhe tsa DBE workbook mo tiro e le 1 go ya go tse pedi di dirilweng go tswa mo go yona mo bukeng ya go kwalela ka Kitso ya tshimologo, tsa botho le boleng jo bontle jwa loago.

ELA TLHOKO KA TSWETSWE: DITIRO TSE DI BOTLHOKWA TSA GO LAOLA LE MELAWANA YA GO AKANYA LE GO MAITSHWARO A GO KOPANA DI KWADILWE MO LENANEONG LA KHARIKHULAMO LA TLHATHOBO FELA BOKGONI BO LAOLA MORUTWANA GO LAOLA MAIKUTLO A MO TENG , GO REETSA KA KELOTLHOKO, GO GOPOLA TSHEDIMOSETSO, GO NNA LE LEANO LE GORULAGANYANAKO LE DIDIRISWA LE GO TSIPOGELA KA TSHWANELOMO GO KOPANENG LE BATHO LE MABAKA A A GATELELANG MAIKUTLO, GORE GO BOTLHOKWA MO THUTONG.KA TSWETSWE BALA THATA KA GA SE.

KGWEDITHA RO 1 MATSATSI A 45	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10
SETLHOGO CAPS:	NTLHATEBO/ TLHATHOBO O YA PELE	NTLHATEBO/ TLHATHOBO O YA PELE	RE TLHOKA ENG GO TSHELA	RE TLHOKA ENG GO TSHELA	NNA LE BA BANG	NNA LE BA BANG	ROTLHE RE KGETHEGILE	ROTLHE RE KETHEGILE	BOTSHELO JO BO ITEKANETS ENG	BOTSHELO JO BO ITEKANETS ENG
BOKGONI LE BOLENG: • Tshwantshanya • Lebelela • Puisano • Lemoga • Tlotlo • Bopelotelele	•Go bontsha tlotlo, lerato, mautlwelobotlhoko le kamogelo •Go supetsa maitemogelo , kitso, bokgoni le boleng	•Go bontsha tlotlo, lerato, mautlwelobotlhoko le kamogelo •Go supetsa maitemogelo, kitso, bokgoni le boleng	LebelelaTshwantshanya Puisano	Lebelela Lemoga Tshwantshan ya Puisano Tlotlo	Lemoga Tshwantshan ya Puisano Go tlotlana Mautlwelobotlhoko	Lemoga Puisano Bokgoni jwa go tlotla le maitshwarelo Go tlotlana Mautlwelobotlhoko Bopelotelele	Lebelela Lemoga Tshwantshan ya Puisano Tlotlo Mautlwelobotlhoko	Lebelela Lemoga Tshwantshanya Puisano Tlotlo Mautlwelobotlhoko	Lebelela Lemoga Tshwantshanya Puisano	Lebelela Lemoga Tshwantshanya Puisano Go itlotla
MAREO&KITSO:	•Melao le tsamaiso ya	•Melao le tsamaiso ya	Mefuta ya dijo tse re jang	Botlhokwa jwa metsi, mowa le	Ditsala - diponagalo	Mokgwa o o siameng wa	Go tshwana le go se tshwane	Go kgathalela	Re sireletsa dijo jang	Keng e se leng kotsi mo

2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 2: DIKGONO TSA BOTSHELO

	<p>go dikologa</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mafelo a phapusiborutelo le sekolo ka kakaretso ● Thuto ya pele ● Kago ya diphazele ● Puiso-boikgetholo jwa gago 	<p>go dikologa</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mafelo a phapusiborutelo le sekolo ka kakaretso ● Thuto ya pele ● Kago ya diphazele <p>Puiso-boikgetholo jwa gago</p>	<p>Dijo tse di siameng tse di re fang maatla</p>	<p>marang a letsatsi</p> <p>Didiriswa tse di tswakantsweng</p>	<p>tsa ditsala tsa nnete</p>	<p>go dira ka kgotlhang Boitshepi & dikgoka</p>	<p>Maikutlo</p>	<p>batho b abanang le bogole Mogakakeng</p>		<p>mebeleng ya rona</p> <p>Maitshwara a siameng a botshelo</p>
<p>KITSO YA PELE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Bokgoni jwa go lemoga motsamao wa mesifa ● Kitso ya letsatsi le letsatsi 	<ul style="list-style-type: none"> ● Bokgoni jwa go lemoga motsamao wa mesifa ● Kitso ya letsatsi le letsatsi 	<p>Bokgoni jwa go lemoga motsamao wa mesifa</p> <p>Kitso ya letsatsi le letsatsi</p>	<p>Bokgoni jwa go lemoga motsamao wa mesifa</p> <p>Kitso ya letsatsi le letsatsi</p>	<p>Bokgoni jwa go lemoga motsamao wa mesifa</p> <p>Kitso ya letsatsi le letsatsi</p>	<p>Bokgoni jwa go lemoga motsamao wa mesifa</p> <p>Kitso ya letsatsi le letsatsi</p>	<p>Bokgoni jwa go lemoga motsamao wa mesifa</p> <p>Kitso ya letsatsi le letsatsi</p>	<p>Bokgoni jwa go lemoga motsamao wa mesifa</p> <p>Kitso ya letsatsi le letsatsi</p>	<p>Bokgoni jwa go lemoga motsamao wa mesifa</p> <p>Kitso ya letsatsi le letsatsi</p>	<p>Bokgoni jwa go lemoga motsamao wa mesifa</p> <p>Kitso ya letsatsi le letsatsi</p>
<p>DITENG TSA CAPS:</p> <p>GOPALA ka nako tsotlhe go dira ditirwana tse di rotloetsang DITIRO TSE DI BOTLHOKWA-</p> <p>Mogopolo o o dirang, go laola le go nna le melawana e e leng ya gao</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Baseline Puoyagae & Dipalo <p>Pegelo ya bosetshaba ya kharikhulamo – ngwaga e e fitileng</p> <p>Bokgoni, Kitso, Maitemogelo le boleng ba kgweditharo e e dirilweng</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Baseline Puoyagae & Dipalo <p>● Pegelo ya bosetshaba ya kharikhulamo – ngwaga e e fitileng</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Bokgoni, Kitso, Maitemogelo le Boleng mo 	<p>Mefuta e e farologaneng ya dijo - tse di godisang, tse di nayang maatla le tsa boitekanelo</p>	<p>Metsi – ke goreng re tlhoka metsi</p> <p>Mowa – mowa o o phepa – Mowa ke eng?</p> <p>Marang a letsatsi – Ke goreng re tlhoka marang a letsatsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ditsala – diponagalo tsa tsala e e siameng ● Diponagalo tsa tsala e e sa siamang ● Go akaretsa go kgaoganya, go thusana, go bontsha tlotlo 	<ul style="list-style-type: none"> ● Batho ba kwa sekolong le kwa legaeng – Go akaretsa go kgaoganya, go thusana, go bontsha tlotlo ● Go dira sentle 	<ul style="list-style-type: none"> ● Batho ba a tshwana gape batho fa a farologan a <p>Dilo tse di thusang batho jaaka digalase tsa go buisa, letlhomeso</p>	<p>Dilo tse di thusang jaaka digalase tsa go buisa, letlhomeso</p> <p>Dilo tse di thusang jaaka digalase tsa go buisa, letlhomeso</p>	<p>Tshireletso ya dijo tse re di jang – go akaretsa go di sireletsa mo dintsing, go di tshola di tsidifetse</p>	<p>Dilo tse di re utlwisang bothokogoga, bojalwa, diritibatsi Mekgwa e e siameng – jaaka go itshidila ka metlha, go lebelela</p>

Gatelela tiriso e tseneletseng ya DBE Workbooks		tirong e e dirilweng ya kgweditharo		Itshireletso mo letsatsing		ka kgotlhang – go akaretsa boikgants ho le dikgoka.	la go tsamaya, dintšwa tsa go kaela, dithusakutl o	lo Go kgathalela batho baba tshelang ka bogole Nka nna mogaka		thelebišene nakwana
---	--	-------------------------------------	--	----------------------------	--	---	---	--	--	----------------------------

BODUMEDI LE MATSATSI A KGETHEGILENG TSE DI KETEKIWA KE SETSHABA DI TLA SEKASEKIWA LE GO TSHWARWA MO KGWEDITHARONG

DIDIRISWA: Gatelela tiriso e tseneletseng ya DBE workbooks			<ul style="list-style-type: none"> ● DBE WB1 tsb. 2 – 3 ● 3D tse di lebegang e le tsa nnete ● Dikarata tsa mafoko ● T`shate ● Vidio 	<ul style="list-style-type: none"> ● DBE WB1 tsb. 4 – 5 ● DBE WB1 tsb. 6 – 7 ● DBE WB1 tsb. 8 – 9 ● Dikarata tsa mafoko ● T`shate 	<ul style="list-style-type: none"> ● DBE WB1 tsb. 10–11 ● 3D tse di lebegang e le tsa nnete ● Dikarata tsa mafoko ● T`shate ● Vidio 	<ul style="list-style-type: none"> ● DBE WB1 tsb. 12–13 ● DBE WB1 tsb. 14 – 15 ● 3D tse di lebegang e le tsa nnete ● Dikarata tsa mafoko ● T`shate ● Vidio 	<ul style="list-style-type: none"> ● DBE WB1 tsb. 16 – 17 ● DBE WB1 tsb. 22 - 23 ● DBE WB1 tsb. 18 – 19 ● 3D tse di lebegang e le tsa nnete ● Dikarata tsa mafoko ● T`shate ● Vidio 	<ul style="list-style-type: none"> ● DB E WB1 tsb. 20 – 21 ● DB E WB1 tsb. 24 – 25 ● 3D tse di lebegang e le tsa nnete ● Dikarata tsa mafoko ● T`shate ● Vidio 	<ul style="list-style-type: none"> ● DBE WB1 tsb. 28 – 29 ● 3D tse di lebegang e le tsa nnete ● Dikarata tsa mafoko ● T`shate ● Vidio 	<ul style="list-style-type: none"> ● DBE WB1 tsb. 30 – 31 ● 3D tse di lebegang e le tsa nnete ● Dikarata tsa mafoko ● T`shate ● Vidio
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TLHATLHOBO E SA TLHOMAMANG

- Ditirwana di tshwanetswe go lebelelwa le go tthatlhabiwa letsatsi le letsatsi mo thutong ya Dikgono tsa Botshelo. Ela tlhoko gore Bokgoni, Kitso, Maitemogelo le Boleng di katisitswe le go nna le kitso e e tseneletseng mo Puoyagae le Dipalo.
- Ditirwana tsa tirokwalo di ka fiwa barutwana.
- Bokgoni, kitso e diragatswang , mekgwa le boleng ga di a tshwanela go tthatlhabiwa ka ditirwana fela di gatelele gore morutwana o neetswe tshono ya go diragatsa ka mokgwa wa bokgoni jwa puo, tiragatso le mokwalo.
- Se se tshwanetse go tthatlhabiwa kgapetsa kgapetsa

TLHATLHOBO E TLHOMAMENG:

LEBELELA BUKANA YA LENANEO LA DITLHATLHOBO (SBA GUIDELINE)



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KITS O YA TSHI MOL OGO	KGWEDI- THARO 1 MALATSI ALE 45	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10
	CAPS DITLHOGO:	NTLHATEBO/ TLHATLHOB O YA PELE	NTLHATEBO/ TLHATLHOB O YA PELE	RE TLHOKA ENG GO TSHELA	RE TLHOKA ENG GO TSHELA	NNA LE BA BANGWE	NNA LE BA BANGWE	ROTLHE RE KGETHEGILE	ROTLHE RE KGETHEGIL E	BOTSHELO JO BO ITEKANETS ENG	BOTSHELO JO BO ITEKANETS ENG
	BOKGONI LE BOLENG: <ul style="list-style-type: none"> • Lemoga / • Tlhokomela • Bapisa/ Tshwantshanya • Baya ka dikarolo • Lekanyetsa • Teko ya saense • Neeletsano/Buis 	<ul style="list-style-type: none"> • Lemoga / • Tlhokomela • Bapisa/ Tshwantshanya • Neeletsano/ Buisana 	<ul style="list-style-type: none"> • Lemoga / • Tlhokomela • Bapisa/ Tshwantshanya • Neeletsano/ Buisana 	<ul style="list-style-type: none"> • Lemoga / • Tlhokomela • Bapisa/ Tshwantshanya • Baya ka dikarolo • Lekanyetsa • Teko ya saense 	<ul style="list-style-type: none"> • Lemoga / • Tlhokomela • Bapisa/ Tshwantshanya • Baya ka dikarolo • Lekanyetsa • Teko ya saense 	Ga go na kamano ya tiholego	Ga go na kamano ya tiholego	<ul style="list-style-type: none"> • Lemoga / • Tlhokomela • Bapisa/ Tshwantshanya • Baya ka dikarolo • Neeletsano/ Buisana • Tlhokomelo 	Ga go na kamano ya tiholego	<ul style="list-style-type: none"> • Lemoga / • Tlhokomela • Bapisa/ Tshwantshanya • Rulaganya • Neeletsano/Buisana 	<ul style="list-style-type: none"> • Lemoga / • Tlhokomela • Bapisa/ Tshwantshanya • Rulaganya • Neeletsano/Buisana •

ana Tlotlo			• Neeletsano/ Buisana	• Neeletsano/ Buisana			• Tlotlo •			
REMEMBER to always be aware of activities to promote Executive Functioning : Working memory, Inhibitory control and Self-regulation										
DINTLHA TSE DI BOTLHOKWA& KITSO:	<ul style="list-style-type: none"> • Thup elelo ya melawana le tsamaiso • Mafe lo a phaposiborute lo le sekolo • Thatlhobo ya pele • Didiriswa tsa puiso 	<ul style="list-style-type: none"> • Thup elelo ya melawana le tsamaiso • Mafelo a phaposiborute lo le sekolo • Thatlhobo ya pele • Didiriswa tsa puiso 	<ul style="list-style-type: none"> • Mefuta e e farologaneng ya dijo[Dikuno le dipeo, Merogo le maungo, dikuno tsa maswi, mafura le dioli, nama, tlhapi nama e tshweu, matonkoman e le dinawa Tiriso ya metsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Metswedi ya metsi [Motswedi-mogolo – pula], letamo noka jj. • Re ka somarela jang metsi • Botlhokwa jwa mowa le marang a letsatsi • Theipi ya ponelo – Botlhokwa jwa marang a letsatsi mo dimeleng 			<ul style="list-style-type: none"> • Batho • Didiriswa tse di thusang batho [dithobane tsa go tsamaya, diborele, dithusa-kutlo, ditilo tsa maotwana.] 		<ul style="list-style-type: none"> • Go sireletsa dijo tse re di jang • Go phepafatsa metsi ka go [bedisa, Motlhotlho, le go tshela dikhemikale] 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilo tse di re koafatsang Mekgwa tlwaelo e e siameng
DITENG CAPS: Reading for meaning; comprehension) of fictional and non-fictional text	<ul style="list-style-type: none"> • Thatlhobo ya pele Puoyagae & Dipalo • CAPS – Bokgoni, 	<ul style="list-style-type: none"> • Thatlhobo ya pele Puoyagae & Dipalo • CAPS – Bokgoni, 	<ul style="list-style-type: none"> • Metsi – ke goring re tlhoka metsi, (apaya, nwa, dimela, 	<ul style="list-style-type: none"> • Mowa o o phepa [Mowa ke eng?] • Marang a letsatsi – akaretsa go 			<ul style="list-style-type: none"> • Didiriswa tse di thusang batho – jaaka diborele tsa go buisa, 		<ul style="list-style-type: none"> • Tshirelets ego mo dintshing (megare) • Go fodisa dijo • Mekgwa 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilo tse di re koafatsang – go goga motsoko, nnotagi/bojalwa, diritibatsi Mekgwa


2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 2: DIKGONO TSA BOTSEHO

Go bala go na le lebaka (tekatlhaloganyo ya khutswe e e diring le e e sa diring)	kitso, maitemogelo le boleng tsa kgweditharo di dirwe tsotlhe	kitso, maitemogelo le boleng tsa kgweditharo di dirwe tsotlhe	tlhapa)	itshireletsa kगतलhanong le Letsatsi [Ke goring re tlhoka marang a letsatsi? – ditshedi; batho, diphologolo le dimela			dithobane tsa go tsamaya Theipi ya ponelo- Diborele tsa matlho di dirilwe jang		e e bonolo ya go phepafatsa metsi	tlwaelo e e siameng – jaaka go ikatisa ka gale, go bogela thelebishene ka tekanyo
--	---	---	---------	--	--	--	--	--	-----------------------------------	---

MAEMO A BOSA:
Maemo a bosa a tshwanetse go dirwa moso le moso.

- Ponelopele
 - Mogote le botsididi jo bo kwa tlase go ya kwa godimo
 - Go apara ga maru
 - Matshwao a bosa
 - Feleletsa t1shate ya amemo a bosa
- Ponelopele, phefo, etc.

DIDIRISWA NETEFATSA TIRISO E E TSENELETSENG YA DBE WORKBOOK			<ul style="list-style-type: none"> ● DBE WB1 tsb. 2 - 3 ● DBE WB1 tsb. 4 - 5 ● DBE WB1 tsb. 6 - 7 ● 3D tse di lebegang e le tsa nnete 	<ul style="list-style-type: none"> ● DBE WB1 tsb. 8 - 9 ● 3D tse di lebegang e le tsa nnete ● Karata ya mafoko ● T`shate ● Vidio ● 	<ul style="list-style-type: none"> ● DBE WB1 Pg.10-11 ● DBE WB1 tsb.12 - 13 	<ul style="list-style-type: none"> ● DBE WB1 tsb. 14 - 15 	<ul style="list-style-type: none"> ● DBE WB1 tsb.16 - 17 ● DBE WB1 tsb.22 - 23 ● DBE WB1 tsb.18 - 19 ● 3D tse di lebegang e le tsa nnete 	<ul style="list-style-type: none"> ● DBE WB1 tsb. 20 - 21 ● DBE WB1 tsb.24 - 25 ● 3D tse di lebegang e le tsa nnete ● Karata ya mafoko ● T`shate ● Vidio 	<ul style="list-style-type: none"> ● DBE WB1: tsb. 28 - 29 ● 3D tse di lebegang e le tsa nnete ● Karata ya mafoko ● T`shate ● Vidio 	<ul style="list-style-type: none"> ● DBE WB1 tsb. 30 - 31 ● 3D tse di lebegang e le tsa nnete ● Karata ya mafoko ● T`shate ● Vidio
--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> ● Karata ya mafoko ● T`shate ● Vidio 				<ul style="list-style-type: none"> ● Karata ya mafoko ● T`shate ● Vidio ● 	<ul style="list-style-type: none"> ● Vidio ● 	<ul style="list-style-type: none"> ● 	
	TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG	<ul style="list-style-type: none"> ● Ditirwana di tshwanetswe go lebelelwa le go tlhatlhabiwa letsatsi le letsatsi mo thutong ya Dikgono tsa Botshelo. Ela tlhoko gore Bokgoni, Kitso, Maitemogelo le Boleng di katisitswe le go nna le kitso e e tseneletseng mo Puoyagae le Dipalo. ● Ditirwana tsa tirokwalo di ka fiwa barutwana. ● Bokgoni, kitso e diragatswang , mekgwa le boleng ga di a tshwanela go tlhatlhabiwa ka ditirwana fela di gatelele gore morutwana o neetswe tshono ya go diragatsa ka mokgwa wa bokgoni jwa puo, tiragatso le mokwalo. ● Se se tshwanetse go tlhatlhabiwa kgapetsa kgapetsa 									
	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG:	<p>DIRISA BUKANA YA TLHATLHOBO(SBA Guidelines)</p> 									

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	KGWEDITHARO 1 MALATSI A LE 45	BEKE 1	BEKE 2	BEKE 3	BEKE 4	BEKE 5	BEKE 6	BEKE 7	BEKE 8	BEKE 9	BEKE 10
BOTS HWE RETS I JWA BOIT LHA MEDI	SETLHOGO SA LENANEO LA BOSETSHABA LA TLHATLHOBO:	NTLHATEBO/ LHATLHO BO YA PELE	NTLHATEBO/ TLHATLH OBO YA PELE	DITLHA	RE TLHOKA ENG GO TSHELA	NNA LE BA BANG	NNA LE BA BANG	ROTLHE RE KGETHEGILE	ROTLHE RE KGETHEGI LE	BOTSHELO JO BO ITEKANETS ENG	BOTSHELO JO BO ITEKANETS ENG
<p>TLHAMA MATLHAKOREMABEDI 2D</p> <p>Morutwana mongwe le mongwe a nne le sekotlolo sa bebetsididi le dilwana tsa go take (sekgomaretsi, sekere, dikherayone tsa pensele, kherayone tsa mafura jj.) fa dilo tse di se yo dirisa se o nang le sona</p> <p>Dirisa se o se takileng mo tirong ya molomo le mokwalo wa maitlhamelo</p> <p>GOPOLA ka nako tsotlhe ditirwana tse di rotloetsang ditiro tse di botlhokwa: Mogopolo o o dirang, maikutlo a go itaola, le go laola.</p>											
	<ul style="list-style-type: none"> Thala setshwantsho sag ago le ba bang le(taboga, tlola, bina/tansa, jj.) buang ka mebal ya tlhago le e e seng ya tlhago, Mebala e e lotsatsa le e e mogote, dipopego le mela 					X					
	<ul style="list-style-type: none"> Go tlhama dipaterone o dirisa dipopego tsa 			X							


	Jiometirik, lo buisanele moribo le poeletso ya teng											
	GO ITLHAMELA DILO TSA MATLHAKORETHARO 3D (GO AGA) (Barutwana ba na le mmopa le dilwana tsa bona tsa go itlhamela le go aga), o ka itirela dirwana ya gao											
	<ul style="list-style-type: none"> Dirisa mmopa go itirela sekotlolo se se kgabisitsweng buisanyang ka paterone, dipopego tsa jiometirik, mola, phopholego ya bogodimole mokgwa o siameng wa go kopana 									X		
BOTA KI JWA BOITL HAME DI	ITIRELE LE GO FETOLELA Dirisa sebaka sa gao ka ditilo kgotsa direla kwa ntle- Gokaganya le padi ya Puoyagae le Dikgono tsa Botshelo											
	<ul style="list-style-type: none"> Go tlhama dipono tse di khutshwane ka dithogo tse di maleba, o tsepame mo kangkgolong. 									X		
	<ul style="list-style-type: none"> Go bopa badiragatsi ba ba maleba: go bontsha 										X	

<p>dipharologano magareng ga badiragatsi le dintlhakemo tsa bona mo</p> <ul style="list-style-type: none"> dipontshong tse di khutshwane. 										
<p>Dipaterone tsa moribo ba dirisa mafoko a a botlhokwa go tswa mo dithogong tse di tshaotsweng/tlhophilweng, jaaka</p> <ul style="list-style-type: none"> batho kwa tirong: 'morema dikgong/ditlhare, rema- rema- rema, rraselaga, sega- sega, le tse dingwe. 				X						
<p>Go dirisa dikao tse di mo godimo go utolola lobelo le phetogo ya bolumo (tsholetsego ya lentswe) ya mmino jaaka: ‘</p> <ul style="list-style-type: none"> kgaola -kgaola” e tla nna kwa godimo le ka bonako le go 'sega - sega' e tla nna e e kwa tlase le bonya. 				X						
<ul style="list-style-type: none"> Ithute go metsamao go tswa mo mminong wa Aforika Borwa, jaaka mmino wa 						X				

'gumboot dancing', le tse dingwe.										
METSHAMEKO YA MAITLHAMELO LE BOKGONI Dirisa sebaka sa gao mo dtilong kgotsa kwa ntle mo sebakeng se se kgaogantsweng (thala methalo fa fatshe barutwana ba dikologa ga 7 kgotsa 8 mo mothalong – fa go sena sebaka ba seke ba dira ditirwana tsa motsamao wa go suta)										
<ul style="list-style-type: none"> Go gotetsa mmele: go ikatisa ka go hema le tiriso ya ditokololo tse di farologaneng jaaka, mangenana; go bontsha le go dikolosa seatla . 		X						X		X
<ul style="list-style-type: none"> Go ikatisa lentswe: go dirisa dipina, go opela ditumanosi, diraeme , le go dikolosa loleme 	X		X		X			X		
<ul style="list-style-type: none"> Go opela dipina mmogo, go refosana, go bitsa le go araba 			X		X			X		
<ul style="list-style-type: none"> Go dira mmino ka dikarolo tsa mmele: go dira moribo/morethet ho o o sa fetofetogeng le 				X		X				

<p>tiriso e e farologaneng ya boleng jwa modumo o o tlhagisiwang ke lentswe kgotsa seletswa (opa matsogo, go dira modumo o o tseremang, go gata ka maoto/dinao)</p>										
<ul style="list-style-type: none"> Go dira motsamao ka go suta mo lefelong le o leng mo go lona go ya go le le lengwe, go taboga, go tlola kgati, go tloatlola go ya ka dikaelo tse di farologaneng o le esi kgotsa le molekane 		X								X
<ul style="list-style-type: none"> Go dira motsamao o sa sute mo lefelong le o leng mo go lona ameng mesifa: go fitlhelela sengwe, go khubama, go ema ikemisa le go ema ka molekane. 				X				X		

<ul style="list-style-type: none"> Ditirwana tsa go tlotlelana dikgang tse di farologaneng: go reetsa le go araba balekane ka tshwanelo, jaaka go tlotlelana dikgang ka bobedi ka ga “dijo tse ke di ratang”, dikgang tse di kgobokantsweng, dikgang tse di tla salang mo tlhaloganyong ya gago sebaka se se leele, jj. 					X				X	
<ul style="list-style-type: none"> Go itsidifatsa le go itapolosa: go robala ka mokwatla, go hemela mo gare le kwa ntle, go ikagela setshwantsho sa mmala mo tlhaloganyong jaaka setsibosi. 		X						X		X
<p>DIDIRISWA GO ITIRELA TSA GAO</p>	Mmele wa barutwana, ditilo, ditafole, dilwana tsa maitirelo									
<p>TLHATLHOBO E SA TLHOMAMANG</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ditirwana di tshwanetswe go lebelelwa le go tlathhobiwa letsatsi le letsatsi mo thutong ya Dikgono tsa Botshelo. Ela tlhoko gore Bokgoni, Kitso, Maitemogelo le Boleng di katisitswe le go nna le kitso e e tseneletseng mo Puoyagae le Dipalo. Netefatso gore barutwana ba fiwa tshono ya go supetsa bokgoni ka tiragatso 									

TLHATLGOBO E E TLHOMAMENG:	<ul style="list-style-type: none"> Se se tshwanetse go tlhatlhabiwa kgapetsa kgapetsa
	<p>DIRISA BUKANA YA LENANEO LA TLHATLHOBO (SBA GUIDELINE)</p> 

IK A	KGWEDITHARO 1 MALATSI A LE 45	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4	WEEK 5	WEEK 6	WEEK 7	WEEK 8	WEEK 9	WEEK 10
	CAPS TOPICS	ORIENTATION /BASELINE	ORIENTATION /BASELINE	SEASONS	WHAT WE NEED TO LIVE	MYSELF AND OTHERS	MYSELF AND OTHERS	EVERYONE IS SPECIAL	EVERYONE IS SPECIAL	HEALTHY LIVING	HEALTHY LIVING
	SKILLS: REMEMBER to always be	<p>GO TSHAMEKA KE TSELAYA TLHOLEGO E BARUTWANA BA ITHUTANG KA YONE MO DINGWAGENG TSE BA LENG MO GO TSONE. PLAY IS THE NATURAL WAY LEARNERS LEARN AT THIS AGE AND STAGE OF DEVELOPMENT. MOTSHATSHAMEKO GA O A TSHWANELA GO IKGATHOLOSIWA. Diragatsang melao ya katologano ya batho. Maintain social distancing.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditirwana di baakantswe go kgontshisa katologano ya batho. 									

2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 2: DIKGONO TSA BOTSHELO

TI
S
O
Y
A
M
M
E
L
E

aware of activities to promote
EXECUTIVE FUNCTION -
Working memory
Inhibitory control
Self-regulation

- Ditirwana di di dirilwe go tsamaisana le maemo a phaposi-Mo eleng gore palonya barutwana e fetile selekanyo, ba kgone go katologana ka go dira dingwe ka kwa ntle ga phaposi.
 - Ditirwana tsa go motsamao wa go suta mo lefelong le o leng mo go lone go ya go le lengwe di ka dirwa ka nako e barutwana ba tsamayang go tsena le go tswa mo phaposing, mo mosong kgotsa fa ba tswa kwa metshamekong
 - Go tsamaya ka manontlhotlho o sireletsegile fa o tsibogela ditaelo tsa motsamao
 - Dira bonnete jwa gore dithutiso **tsa metsotso e le15 to 20** di na le ditirwana tse di latelang: go ithutafatsa mmele le go o tsidifatsa. Fa go kgonega, kopanya ditirwana tsa go thutafatsa mmele le motsamao wa go suta mo lefelong le o leng mo go lone go ya go le lengwe le wa go sa sute le bokgoni jwa metshameko ya maitirelo. Fa o na le nako e ntsi, atolosa nako.
 - Barutwana ba ka nna ba dirisa didiriswa tsa tse eleng tsa bone kgotsa ba dirisa tse di leng teng mo phaposing ka ditlhopha gore ba kgone go phepafatsa matsog ka sebolaamegare..
- Didiriswa tsotlhe di tlhatswiwe nako le nako morago ga go di dirisa. (Litara e le 1 ya metsi le leswana le le jang la jiki.

ELA TLHOKO: LE FA E LE GORE DITIRWANA DI ABETSWA DIBEKE TSE DI RILENG, O KA NNA WA DI FETOLA GO TSAMAISSANA LE MAEMO A GAAGO.

MOTSAMAO WA GO SUTA MO LEFELONG LE O LENG MO GO LONE
Ditirwana tse, di dirwe mo lefelong le le tlhaotsweng go tswa go a mangwe (**ka tiriso ya theipi**). Fa go sena le lefelo le le lekaneng, a ban aba dire ka **ditlhotshwana kgotsa go fetolwemokgwa wa go dira ditirwana tse**. Gopola go obamela melawana ya Khorona.
MOTSAMAO MMOGO LE TIISO YA MESIFA-MEGOLO E THUSA GORE MOTHO A KGONE GO NNA SENTLE FA TAFOLENG KGOTSA MO GODIMO GA MMATA/BOALO. E THUSA GAPE GORE MOTHO A TLHALOGANYE
E GO NAYA MAIKUTLO A GO LEMOGA MO O TSHWANETSENG GO NNA TENG

<p>• Tshameka metshameko ya selegae jk. Diketo, [matlapana a le lesome]. Simolola ka a le 5 (A eleng a gaagwe). Ditlhopha tse di farologaneng di ka dira ditirwana tse di farologaneng mme ba katologane.</p>	X		X		X		X		X	
---	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

2021 THULAGANYO YA GO RUTA YA NGWAGA MOPHATO 2: DIKGONO TSA BOTSHELO

<ul style="list-style-type: none"> Motabogo wa tapole (Itlhamela motshameko) [nna le mela e e kgaogantsweng] 							X			
BOKGONI JWA GO LEMOGA MOTSAMAO WA MESIFA										
<ul style="list-style-type: none"> Go latlhela dikgetsi tsa dinawa kwa godimo mo moweng mme morago o di kape/tshware [Kgetsi ya dinawa ya maitirelo kgotsa kgwele e e dirilweng ka pampiri ya lokwalodikgang] 	x							X		
KITSISO YA SEBAKA/PHATLHA										
<ul style="list-style-type: none"> Otlolola le go ikgona mmele, dira mmele moleele le mokhutswane ka moo go kgonagalang ka teng. 		X							X	
MORIBO/MORETHETHO										
(Tlhokomela mo o leng teng--Dirisa mokgwa wa katolano ya batho) -- Ngwana a le MONGWE ka nako.Phepafatsa matshwaro a diroupu/dithupana ka sebolaaditwatsi										

<ul style="list-style-type: none"> Otlolola le go ikgonna mmele, dira mmele moleele le mokhutswane ka moo go kgonagalang ka teng. 			X						X	
<p>TEKATEKANO</p> <p>Taolo e e tseeneletseng e a tlhokega—ngwana a le mongwe ka nako. (Dira maparego a mmalwa kgotsa rulaganya gore ulaupu e dirisiwe ke ban aba le 5—10 ka go refosana. Tlhokomela katogano fa ba ntse ba dira jalo, ba bangwe ba eme mola go emela nako ya bone. Draw a few blocks or use hoops for 5 – 10or more learners to have a turn simultaneously observe social distancing while the others are sitting lined up to wait their turn). Fa go tlhokagala, o ka nna waFETOLA MOKGWA WA GO DIRA DITIRWANA.</p>										
<ul style="list-style-type: none"> O o tlhamaletseng. Tshegetsa kgetsi ya dinawa ka dikarolol tse di farologaneng tsa mmele fa o ntse o tsamaya mo moleng [tlhogo, letsogo le le otlototsweng, boalo jwa seatla, jj.] (kgetsi ya yo mongwe le yo mongwe e bewe letshwao) 				X						X
<ul style="list-style-type: none"> Dira ikatiso ya taolo, kgolagano le tekatekano/ itshegetso <p>[tiriso ya leoto, le lengwe</p>		X				X	X			

kwa morago, tlhoma ka lengwele le matsogo a mabedi, ka lengwele le letsogo											
KITSO YA DIKAELO Fetola mokgwa wa go dira ditirwana fa go tlhokega											
<ul style="list-style-type: none"> Ruta ditirwana o dirisa dikarolo tsa mmele tse bana ba sa dirsiweng thata tsa diatla le maoto. 					X				X		
DIDIRISWA Itirele tsone	Megala ya go tloa kgati, dithupana, kgetsana ya dinawa, kgwele e e dirilweng ka pampiri ya lokwalodikgang, ngwana mongwe le mongwe maje a le10 (ba ikgobokanyetse one. A nne mannye mo ba kgonamg go a tshola ka seatla se le sengwe), itirele tapole le leswana, jj.										
TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG	<ul style="list-style-type: none"> Ditirwana di dirwe le go tlhatlhojwa mo dithutisong tsa letsatsi le letsatsi mo serutweng sa Dikgono tsa Botshelo. Gape o tlhokomele Kitso, Bokgoni, Maitsholo le Boleng jwa botho tse di dirwang gore ba di thaloganye sentle; ba kgone go di dirisa mo dirutweng tsa Puo ya Gae le Dipalo. Netefatsa gore o neela barutwana sebaka sa go supa bokgoni ka tiriso ya SBMB. Seno se dirwe ka metlha ka tlhatlho e e sa tlhomamang. 										
TLHATLHOBOE E TLHOMAMENG: :	<p>LEBELELA BUKANA YA LENANEO TLHATLHOBO(DBESBA Guidelines)</p> 